

Prijestonica Cetinje

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01-12OT/20

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 08

Mjesto i datum: Cetinje, 25.05.2020. godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Prijestonica Cetinje objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

za nabavku i ugradnju mjerno-regulacione opreme na dijelu objekata ViK Cetinje

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE.....	3
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	8
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	18
IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	27
IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	28
IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	29
METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	30
OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ.....	31
NASLOVNA STRANA PONUDE.....	32
SADRŽAJ PONUDE	33
PODACI O PONUDI I PONUĐAČU.....	34
FINANSIJSKI DIO PONUDE	40
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOŠIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	41
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA.....	42
DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI.....	43
IZJAVE I POTVRDE ZA ISPUNJAVANJE USLOVA O STRUČNO TEHNIČKOJ I KADROVSKOJ OSPOSOBLJENOSTI KADA SU PREDMET JAVNE NABAVKE ROBE	44
IZJAVE I POTVRDE ZA ISPUNJAVANJE USLOVA O STRUČNO TEHNIČKOJ I KADROVSKOJ OSPOSOBLJENOSTI KADA JE PREDMET JAVNE NABAVKE USLUGA	48
UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	50
UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	55
UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE.....	60
OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	66
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	67

**POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU
JAVNE NABAVKE**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Prijestonica Cetinje	Lice za davanje informacija: mr Irena Perović
Adresa: Baja Pivljanina br 2	Poštanski broj: 81250
Sjedište: Cetinje	PIB: 02005115
Telefon: 041 232 373	Faks: 041 232 373
E-mail adresa: javne.nabavke@cerinje.me	Internet stranica: www.cerinje.me

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III Predmet javne nabavke

a) Vrsta predmeta javne nabavke

Robe

b) Opis predmeta javne nabavke

Nabavka i ugradnja mjerno-regulacione opreme na dijelu objekata ViK Cetinje u svemu prema specifikaciji

c) CPV – Jedinostveni rječnik javnih nabavki

39300000-5 Razna oprema

IV Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključuje se okvirni sporazum:

ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

Partija 1: Mjerno-regulaciona oprema u postojećim revizionim oknima procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 33.000,00 €

Partija 2: Mjerno-regulaciona oprema i pomoćno napajanje procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 27.000,00 €

UKUPNO: 60.000,00 €.

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke za sve partije

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- 4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

- 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

U skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, u predmetnom postupku javne nabavke može da učestvuje privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik koji posjeduje:

- Licencu za izradu elektrotehničkih projekata

Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlenog inženjera koji posjeduje:

Licencu za izradu elektrotehničkih projekata

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ne zahtijevaju se.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke roba dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedećih dokaza:

liste glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih isporuka izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti, iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;

izjave o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i slično).

ukoliko predmet obuhvata i pružanje usluga, koje su nužno vezane za isporuku robe, naručilac može predvidjeti i uslove za pružanje tih usluga

Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke usluga dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedećih dokaza:

liste glavnih usluga izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih usluga izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim uslugama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;

VIII Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

X Rok i mjesto izvršenja ugovora za sve partije

- a) Rok izvršenja ugovora je 120 dana od dana zaključivanja ugovora.
- b) Mjesto izvršenja ugovora je na objektima vodovodnog sistema na teritoriji Prijestonice Cetinje

XI Jezik ponude:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude za sve partije:

najniža ponuđena cijena broj bodova

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 17.06.2020. godine do 12:00 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Baja Pivljanina br 2.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom adresi Baja Pivljanina br 2.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 17.06.2020. godine u 13:00 sati, u prostorijama Prijestonice Cetinje na adresi Bajova 2.

Zbog dugih rokova isporuke i namjere da se dio opreme ugradi prije početka kišne sezone kada bi realizacija ovih aktivnosti bila otežana, Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda se odlučila za skraćen rok, shodno članu 90 Zakona o javnim nabavkama.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijet će se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovođenje postupka javne nabavke

Rok plaćanja je: Plaćanje će se izvršiti preko Uprave javnih radova, najkasnije u roku od 30 dana na osnovu zaključenog ugovora, izvještaja o realizaciji ugovora potpisanog od strane ovlašćenih predstavnika Naručioca i Dobavljača, koji će naknadno biti imenovani od strane ovlašćenih lica i ovjerenog računa od strane Prijestonice Cetinje po kontu i budžetskoj poziciji koja je utvrđena sa Upravnom javnih radova sa kojom je Prijestonica Cetinje zaključila ugovor o realizaciji programa "Razvojni projekti Prijestonice Cetinje" br. 01-151/1 od 16.01.2020. godine.

Način plaćanja je: virmanski

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

- garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 7 dana dužim od perioda važenja ugovora.

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA
JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA
PARTIJA 1: Mjerno-regulaciona oprema u postojećim revizionim oknima**

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	<p>DISTRIBUTIVNA MREŽA Zamjena postojećih mjerača protoka (tipa AquaMaster 3, proizvođača ABB), mjerača pritiska i baterija smještenih u mjernim šahtama na distributivnoj vodovodnoj mreži.</p> <ul style="list-style-type: none"> - baterisko napajanje mjerača - transmiter i baterija se montiraju u obližnjem slobodnostojećem plastičnom ormaru IP 44 udaljenom do 10m od šahte sa senzorom <p>Voditi računa o troškovima montaže u smislu uklapanja ponuđenih uređaja u postojeći cijevni razvod šahti i prostor u ormaru. Po prethodnom osnovu u poziciji obračunati sve dodatne troškove montaže i kablovskog razvoda.</p>			
1.1	<p>Ispорука i montaža mjerača protoka (senzor i transmiter odvojeni i povezani odgovarajućim kablovskim vezama) i mjerača pritiska u postojećim šahtama na distributivnoj vodovodnoj mreži. Kompatibilan sa postojećim mjeračem protoka tipa AquaMaster 3, proizvođača ABB</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prirubnički elektromagnetni mjerač protoka - Lokalni displej za prikaz podataka - Napajanje: baterijsko - Razdvojen transmiter od senzora (dužine kabla od 10m) - Maks.greška pri mjerenju: ± 0.4 % mjernog opsega ± 1 mm/s - Mogućnost verifikacije senzora protoka na licu mjesta bez prekidanja procesa i skidanja senzora sa mjesta ugradnje pomoću verifikatora nakon koje se generiše sertifikat o verifikaciji. <p><u>Senzor mjerača protoka</u> - Obloga od EPDM/“tvrda guma“ koja ima odobrenje za pitku vodu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperatura fluida -5 – +80 °C, - Integrisana fleš memorija u senzoru mjerača za smještanje 	komad	2

podataka o kalibraciji,
verifikaciji i specifičnim
korisničkim podešavanjima
- Stepen mehaničke zaštite
senzora IP68
- Pogodan za direktno
ukopavanje i konstantan rad
pod vodom.
- Provodnost fluida >20uS/cm
- Sa senzorom se isporučuju
pretenovi za izjednačavanje
potencijala

Transmitter protoka

-Zasnovan na
mikroprocesorskoj
tehnologiji;
-Samokalibrišući transmitter;
-Mogućnost zamjene
transmitera bez gubljenja
podataka o senzoru i
mogućnost povezivanja sa
različitim senzorima istog
tipa;
-Materijal kućišta: metalni sa
zaštitnim premazom;
-Alfanumerički displej sa
tastaturom i pozadinskim
osvjetljenjem;
-Alarmi i upozorenja u skladu
sa NAMUR NE107;
-Mogućnost verifikacije
transmitera protoka na licu
mjestu;
-Stepen mehaničke zaštite
transmitera IP67;
-Strujni izlaz: 0/4... 20 mA,
Opterećenje < 800 W;
-Digitalni izlaz: najmanje 2
programabilna
-HART izlaz
-Vremenska konstanta 0.1 ...
30 s, podesivo;
-Ambijentalna temperatura -

		<p>20 – +60 °C;</p> <p>-Napajanje: baterijsko</p> <p><u>Elektromagnetni mjerac protoka DN 150/ PN10</u></p>		
1.2	<p>Isporuca i montaža mjeraca protoka (senzor i transponder odvojeni i povezani odgovarajućim kablovskim vezama) i mjeraca pritiska u postojećim šahtama na distributivnoj vodovodnoj mreži. Kompatibilan sa postojećim mjeracem protoka tipa AquaMaster 3, proizvođača ABB</p>	<p>- Prirubnički elektromagnetni mjerac protoka</p> <p>- Lokalni displej za prikaz podataka</p> <p>- Napajanje: baterijsko</p> <p>- Razdvojen transponder od senzora (dužine kabla od 10m)</p> <p>- Maks.greška pri mjerenju: ±0.4 % mjernog opsega ±1 mm/s</p> <p>- Mogućnost verifikacije senzora protoka na licu mjesta bez prekidanja procesa i skidanja senzora sa mjesta ugradnje pomoću verifikatora nakon koje se generiše sertifikat o verifikaciji.</p> <p><u>Senzor mjeraca protoka</u></p> <p>- Obloga od EPDM/“tvrda guma“ koja ima odobrenje za pitku vodu</p> <p>- Temperatura fluida -5 – +80 °C,</p> <p>- Integrisana fleš memorija u senzoru mjeraca za smještanje podataka o kalibraciji, verifikaciji i specifičnim korisničkim podešavanjima</p> <p>- Stepen mehaničke zaštite senzora IP68</p> <p>- Pogodan za direktno ukopavanje i konstantan rad pod vodom.</p> <p>- Provodnost fluida >20uS/cm</p> <p>- Sa senzorom se isporučuju pretenovi za izjednačavanje potencijala</p> <p><u>Transponder protoka</u></p> <p>-Zasnovan na mikroprocesorskoj tehnologiji;</p>	komad	2

		<p>-Samokalibrišući transponder;</p> <p>-Mogućnost zamjene transpondera bez gubljenja podataka o senzoru i mogućnost povezivanja sa različitim senzorima istog tipa;</p> <p>-Materijal kućišta: metalni sa zaštitnim premazom;</p> <p>-Alfanumerički displej sa tastaturom i pozadinskim osvjetljenjem;</p> <p>-Alarmi i upozorenja u skladu sa NAMUR NE107;</p> <p>-Mogućnost verifikacije transpondera protoka na licu mjesta;</p> <p>-Stepen mehaničke zaštite transpondera IP67;</p> <p>-Strujni izlaz: 0/4... 20 mA, Opterećenje < 800 W;</p> <p>-Digitalni izlaz: najmanje 2 programabilna</p> <p>-HART izlaz</p> <p>-Vremenska konstanta 0.1 ... 30 s, podesivo;</p> <p>-Ambijentalna temperatura - 20 – +60 °C;</p> <p>-Napajanje: baterijsko</p> <p><u>Elektromagnetni mjerač protoka DN 200/ PN10</u></p>		
1.3	Isporučka i montaža baterija proizvođača Ultracell ili „ekvivalent“ Izvor baterijskog napajanja mora biti kompatibilno sa mjeračem protoka iz pozicije 1.1 i 1.2	Isporučka i montaža baterija UL 18-12 (12V, 18Ah).	komad	11
1.4	Isporučka i montaža mjerača pritiska (Mjerači pritiska	- PN 16 - stepen zaštite IP68;	komad	7

	da odgovaraju mjeracima protoka iz pozicije 1.1 i 1.2 kao i postojećim mjeracima protoka tipa AquaMaster 3, proizvođača ABB, jer se povezuju na njihove transmitere)	<ul style="list-style-type: none"> - materijal 303L SS; - temperatura fluida –10 do 50 °C - temperatura okoline –20 do 70 °C - tačnost < ±0,1 % mjernog opsega 		
1.5	Isporuka i montaža transmitera mjerača protoka (kompatibilan sa postojećim mjeracem protoka tipa AquaMaster 3, proizvođača ABB)	<ul style="list-style-type: none"> - Zasnovan na mikroprocesorskoj tehnologiji; - Samokalibrišući transmitter; - Mogućnost zamjene transmitera bez gubljenja podataka o senzoru i mogućnost povezivanja sa različitim sensorima istog tipa; - Materijal kućišta: metalni sa zaštitnim premazom; - Alfanumerički displej sa tastaturom i pozadinskim osvjetljenjem; - Alarmi i upozorenja u skladu sa NAMUR NE107; - Mogućnost verifikacije transmitera protoka na licu mjesta; - Stepen mehaničke zaštite transmitera IP67; - Strujni izlaz: 0/4... 20 mA, Opterećenje < 800 W; - Digitalni izlaz: najmanje 2 programabilna - HART izlaz - Vremenska konstanta 0.1 ... 30 s, podesivo; - Ambijentalna temperatura - 20 – +60 °C; - Napajanje: baterijsko <p>Elektromagnetni mjerači protoka su: DN 150/ PN10</p>	komad	2
2	<p>MJENO-REGULACIONI ŠAHT OBZOVICA I CRNA GREDA Zamjena postojećih mjerača protoka (tipa Sitrans FM MAG 5000, proizvođača Siemens) i mjerača pritiska u mjernim šahtama na distributivnoj vodovodnoj mreži. Voditi računa o troškovima montaže u smislu uklapanja ponuđenih uređaja u postojeći cijevni razvod šahti i prostor u ormaru. Po prethodnom osnovu u poziciji obračunati sve dodatne troškove montaže i kablovskog razvoda.</p>			

2.1	<p>Isporuka i montaža mjerača protoka (senzor i transmitter odvojeni i povezani odgovarajućim kablovskim vezama) u postojećim šahtama. Kompatibilan sa postojećim mjeračem protoka tipa Sitrans FM MAG 5000, proizvođača Siemens</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prirubnički elektromagnetni mjerač protoka - Lokalni displej za prikaz podataka - Napajanje: 115...230 V AC/+10 % - 15 %, 50...60 Hz - Razdvojen transmitter od senzora (dužine kabla od 10m) - Maks. greška pri mjerenju: ±0.4 % mjernog opsega ±1mm/s - Mogućnost verifikacije senzora protoka na licu mjesta bez prekidanja procesa i skidanja senzora sa mjesta ugradnje pomoću verifikatora nakon koje se generiše sertifikat o verifikaciji. <p><u>Senzor mjerača protoka</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Obloga od EPDM/”tvrda guma” koja ima odobrenje za pitku vodu Temperatura fluida -5 – +80 °C, - Integrisana fleš memorija u senzoru mjerača za smještanje podataka o kalibraciji, verifikaciji i specifičnim korisničkim podešavanjima - Stepen mehaničke zaštite senzora IP68 - Pogodan za direktno ukopavanje i konstantan rad pod vodom. - Provodnost fluida >20uS/cm - Sa senzorom se isporučuju pretenovi za izjednačavanje potencijala. <p><u>Transmitter protoka</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zasnovan na mikroprocesorskoj tehnologiji; - Samokalibrišući transmitter; - Mogućnost zamjene transmitera bez gubljenja podataka o senzoru i mogućnost povezivanja sa različitim sensorima istog 	komad	1
-----	--	---	-------	---

		<p>tipa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materijal kućišta: metalni sa zaštitnim premazom; - Alfanumerički displej sa tastaturom i pozadinskim osvjetljenjem; - Alarmi i upozorenja u skladu sa NAMUR NE107; - Mogućnost verifikacije transmitera protoka na licu mjesta; - Stepen mehaničke zaštite transmitera IP67; - Strujni izlaz: 0/4... 20 mA, Opterećenje < 800 W; - Digitalni izlaz: najmanje 2 programabilna - HART izlaz - Vremenska konstanta 0.1 ... 30 s, podesivo; - Ambijentalna temperatura -20 – +60 °C; - Napajanje: 115...230 V AC/+10 % - 15 %, 50...60 Hz. <p>Elektromagnetni mjerači protoka su: DN 350/ PN16</p>		
2.2	<p>Isporuka i montaža mjerača protoka (senzor i transmitter odvojeni i povezani odgovarajućim kablovskim vezama) u postojećim šahtama. Kompatibilan sa postojećim mjeračem protoka tipa Sitrans FM MAG 5000, proizvođača Siemens</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prirubnički elektromagnetni mjerač protoka - Lokalni displej za prikaz podataka - Napajanje: 115...230 V AC/+10 % - 15 %, 50...60 Hz - Razdvojen transmitter od senzora (dužine kabla od 10m) - Maks. greška pri mjerenju: ±0.4 % mjernog opsega ±1mm/s - Mogućnost verifikacije senzora protoka na licu mjesta bez prekidanja procesa i skidanja senzora sa mjesta ugradnje pomoću verifikatora nakon koje se generiše sertifikat o verifikaciji. <p><u>Senzor mjerača protoka</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Obloga od EPDM/“tvrda guma“ koja ima odobrenje za pitku vodu 	komad	1

	<p>Temperatura fluida -5 – +80 °C,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integrisana fleš memorija u senzoru mjerača za smještanje podataka o kalibraciji, verifikaciji i specifičnim korisničkim podešavanjima - Stepen mehaničke zaštite senzora IP68 - Pogodan za direktno ukopavanje i konstantan rad pod vodom. - Provodnost fluida >20uS/cm - Sa senzorom se isporučuju pretenovi za izjednačavanje potencijala. <p><u>Transmitter protoka</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zasnovan na mikroprocesorskoj tehnologiji; - Samokalibrišući transmitter; - Mogućnost zamjene transmitera bez gubljenja podataka o senzoru i mogućnost povezivanja sa različitim sensorima istog tipa; - Materijal kućišta: metalni sa zaštitnim premazom; - Alfanumerički displej sa tastaturom i pozadinskim osvjetljenjem; - Alarmi i upozorenja u skladu sa NAMUR NE107; - Mogućnost verifikacije transmitera protoka na licu mjesta; - Stepen mehaničke zaštite transmitera IP67; - Strujni izlaz: 0/4... 20 mA, Opterećenje < 800 W; - Digitalni izlaz: najmanje 2 programabilna - HART izlaz - Vremenska konstanta 0.1 ... 30 s, podesivo; - Ambijentalna temperatura -20 – +60 °C; - Napajanje: 115...230 V AC/+10 % - 15 %, 50...60 Hz. <p>Elektromagnetni mjerači</p>	
--	---	--

		protoka su: DN 100/ PN16		
2.3	Isporuca i montaža mjeraca pritiska (Mjerači pritiska da odgovaraju mjeracima protoka iz pozicija 2.1 i 2.2, jer se povezuju na njihove transmitere)	- PN 16 - stepen zaštite IP68; - materijal 303L SS; - temperatura fluida –10 do 50 °C - temperatura okoline –20 do 70 °C - tačnost < ±0,1 % mjernog opsega Mjerač pritiska mora biti kompatibilan sa mjeracima protoka iz pozicije 2.1, 2.2	komad	2

NAPOMENA: Za ponuđene mjerace protoka i pritiska u pojedinačnim pozicijama obuhvatiti troškove demontaže postojećih mjeraca protoka i odlaganje u skladište Investitora. U pozicijama obuhvatiti i troškove obnavljanja i formiranja veza za uzemljenje i izjednačenje potencijala na cijevnom razvodu i instalacijama uređaja.

Pozicije obuhvataju ispitivanje i puštanje u ispravan rad.

Garantni rok: prema garanciji proizvođača.

Garancije kvaliteta:

- Sertifikat ISO 9001 izdat proizvođaču
- Sertifikat ISO 14001 izdat proizvođaču

Osim navedenoga, Ponuđač je obavezan da kao sastavni dio ponude dostavi dokaz izdat od strane proizvođača da je ovlašćen za zastupanje u vidu distribucije, instalacije i servisa elektromagnetnih mjeraca protoka.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: od strane komisije zadužene za praćenje realizaciju ugovora kaja će naknadno biti imenovana od strane ovlašćenih lica Naručioca i Dobavljača

- Poželjno je da zainteresovana lica izvrše obilazak mjesta realizacije nabavke. Obilazak se može izvršiti do dana otvaranja ponuda uz prethodnu najavu minimum 24 sata ranije kod kontakt osobe iz tačke i Poziva.

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU isporuči i ugradi robu specificiranu članom 1 ovog Ugovora.

Dobavljač snosi sve troškove isporuke i montaze, špediterske i carinske dažbine, privremeni uvoz opreme i materijala, utovar, istovar, terenski rad, instalaciju na objektima Naručioca, puštanje u rad, osiguranje zaposlenih i primjenu mjera zaštite na radu, korišćenje opreme, poreze i takse, troškove ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškove prevoza i osiguranje prilikom transporta, kao i sve troškove koji mogu nastati kao rezultat reklamacije i otklanjanja nedostataka u garantnom roku.

Dobavljač predajom ponude, isporukom roba i izvršenjem ugradnje, garantuje da će predmet javne nabavke u vrijeme primopredaje biti u skladu sa ponudom, sa standardima i Ugovorom i

da neće imati mana koje onemogućavaju ili umanjuju njihovu vrijednost ili podobnost za redovnu upotrebu, odnosno upotrebu određenu predmetnim Ugovorom.

Dobavljač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ za svaki dan kašnjenja u isporuci opreme, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

Naručilac je u obavezi da svaki problem u radu ili kvar novonabavljene, ugrađene robe u garantnom roku pisano prijavi Dobavljaču (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njenom nastanku.

Dobavljač se obavezuje da svaki problem po reklamaciji započne rješavati najkasnije u roku od 24h od trenutka pismene prijave Naručioca, a iste da ukloni najkasnije u roku od 15 dana od tog trenutka.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako se ne budu izvršavale obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog Ugovora odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača,
- U slučaju da Naručilac ne izvrši obavezu plaćanja u skladu sa članovima 3 i 4 ovog Ugovora.
- U slučaju da se Dobavljač ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla.

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA
JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA
PARTIJA 2: Mjerno-regulaciona oprema i pomoćno napajanje**

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	REZERVOAR ZAGRABLJE I PS UGANJSKA VRELA			
	Voditi računa o troškovima montaže u smislu uklapanja ponuđenih uređaja u postojeći cijevni razvod šahti i prostor u ormaru. Po prethodnom osnovu u poziciji obračunati sve dodatne troškove montaže i kablovskog razvoda.			
1.1	Isporuka i montaža mjerača protoka (senzor i transmitter odvojeni i povezani odgovarajućim kablovskim vezama) u postojećim objektima rezervoara i pumpne stanice (Mijenja se postojeći ABB)	<p>Voditi računa o troškovima montaže u smislu uklapanja ponuđenih uređaja u postojeći cijevni razvod. Po prethodnom osnovu u poziciji obračunati sve dodatne troškove montaže i kablovskog razvoda.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prirubnički elektromagnetni mjerac protoka - lokalni displej za prikaz podataka - Napajanje: 115...230 V AC/+10 % - 15 %, 50...60 Hz - Razdvojen transmitter od senzora (dužine kabla od 10m) - Maks. greška pri mjerenju: ± 0.4 % mjernog opsega ± 1 mm/s - Mogućnost verifikacije senzora protoka na licu mjesta bez prekidanja procesa i skidanja senzora sa mjesta ugradnje pomoću verifikatora nakon koje se generiše sertifikat o verifikaciji. <p><u>Senzor mjerača protoka</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Obloga od EPDM/"Tvrda guma" koja ima odobrenje za 	Komplet	1

	<p>pitku vodu</p> <p>Temperatura fluida -5 – +80 °C,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integrisana fleš memorija u senzoru mjerača za smještanje podataka o kalibraciji, verifikaciji i specifičnim korisničkim podešavanjima - Stepen mehaničke zaštite senzora IP68 - Pogodan za direktno ukopavanje i konstantan rad pod vodom. - Provodnost fluida >20 uS/cm - Sa senzorom se isporučuju pretenovi za izjednačavanje potencijala <p><u>Transmitter protoka</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zasnovan na mikroprocesorskoj tehnologiji; - Samokalibrišući transmitter; - Mogućnost zamjene transmitera bez gubljenja podataka o senzoru i mogućnost povezivanja sa različitim sensorima istog tipa; - Materijal kućišta: metalni sa zaštitnim premazom; - Alfanumerički displej sa tastaturom i pozadinskim osvjetljenjem; - Alarmi i upozorenja u skladu sa NAMUR NE107; - Mogućnost verifikacije transmitera protoka na licu mjesta; - Stepen mehaničke zaštite transmitera IP67; 		
--	---	--	--

		<p>- Strujni izlaz: 0/4... 20 mA, Opterećenje < 800 W;</p> <p>- Digitalni izlaz: najmanje 2 programabilna</p> <p>- HART izlaz</p> <p>- Vremenska konstanta 0.1 ... 30 s, podesivo;</p> <p>- Ambijentalna temperatura -20 – +60 °C;</p> <p>- Napajanje: 115...230 V AC/+10 % - 15 %, 50...60 Hz.</p> <p>Voditi računa o troškovima montaže u smislu uklapanja ponuđenih mjerača u postojeći cijevni razvod. Po prethodnom osnovu u poziciji obračunati sve dodatne troškove montaže i kablovskog razvoda.</p> <p>Prethodno podrazumijeva zamjenu postojećih mjerača protoka (tipa MagMaster, proizvođača ABB). Specificirani su slijedeći mjerači:</p> <p>DN 200/ PN10 1 kom</p> <p>Komplet se sastoji od senzora protoka, transmitera protoka i kabla dužine 10m za međusobno spajanje.</p>		
1.2	Isporuka i montaža mjerača protoka (senzor i transponder odvojeni i povezani odgovarajućim kablovskim vezama) u postojećim objektima rezervoara i pumpne stanice (Mijenja se postojeći ABB)	<p>Voditi računa o troškovima montaže u smislu uklapanja ponuđenih uređaja u postojeći cijevni razvod. Po prethodnom osnovu u poziciji obračunati sve dodatne troškove montaže i kablovskog razvoda.</p> <p>- Prirubnički elektromagnetni mjerac protoka</p> <p>- lokalni displej za prikaz podataka</p>	komplet	1

- Napajanje: 115...230 V
AC/+10 % - 15 %, 50...60 Hz

- Razdvojen transmiter od
senzora (dužine kabla od 10m)

- Maks. greška pri mjerenju:
 ± 0.4 % mjernog opsega ± 1
mm/s

- Mogućnost verifikacije senzora
protoka na licu mjesta bez
prekidanja procesa i skidanja
senzora sa mjesta ugradnje
pomoću verifikatora nakon koje
se generiše sertifikat o
verifikaciji.

Senzor mjerača protoka

- Obloga od EPDM/“tvrda
guma“ koja ima odobrenje za
pitku vodu

Temperatura fluida $-5 - +80$ °C,

- Integrisana fleš memorija u
senzoru mjerača za smještanje
podataka o kalibraciji,
verifikaciji i specifičnim
korisničkim podešavanjima

- Stepen mehaničke zaštite
senzora IP68

- Pogodan za direktno
ukopavanje i konstantan rad pod
vodom.

- Provodnost fluida >20 uS/cm

- Sa senzorom se isporučuju
pretenovi za izjednačavanje
potencijala

Transmiter protoka

- Zasnovan na
mikroprocesorskoj tehnologiji;

- Samokalibrišući transmiter;

- Mogućnost zamjene

	<p>transmitera bez gubljenja podataka o senzoru i mogućnost povezivanja sa različitim sensorima istog tipa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Materijal kućišta: metalni sa zaštitnim premazom; - Alfanumerički displej sa tastaturom i pozadinskim osvjetljenjem; - Alarmi i upozorenja u skladu sa NAMUR NE107; - Mogućnost verifikacije transmitera protoka na licu mjesta; - Stepen mehaničke zaštite transmitera IP67; - Strujni izlaz: 0/4... 20 mA, Opterećenje < 800 W; - Digitalni izlaz: najmanje 2 programabilna - HART izlaz - Vremenska konstanta 0.1 ... 30 s, podesivo; - Ambijentalna temperatura -20 – +60 °C; - Napajanje: 115...230 V AC/+10 % - 15 %, 50...60 Hz. <p>Voditi računa o troškovima montaže u smislu uklapanja ponuđenih mjerača u postojeći cijevni razvod. Po prethodnom osnovu u poziciji obračunati sve dodatne troškove montaže i kablovskog razvoda.</p> <p>Prethodno podrazumijeva zamjenu postojećih mjerača protoka (tipa MagMaster, proizvođača ABB). Specificirani</p>	
--	--	--

		<p>su slijedeći mjeraci:</p> <p>DN 200/ PN16 1 kom</p> <p>Komplet se sastoji od senzora protoka, transmitera protoka i kabla dužine 10m za međusobno spajanje.</p>		
2	PK VELJA GORA			
2.1	<p>Isporuka i montaža mjerača protoka (senzor i transmitter odvojeni i povezani odgovarajućim kablovskim vezama (Mijenja se postojeći Siemens)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prirubnički elektromagnetni mjerac protoka DN 400, PN 10 - lokalni displej za prikaz podataka - Napajanje: fotonaponski panel - Razdvojen transmitter od senzora (dužine kabla od 10m) - Maks. greška pri mjerenju: ±0.4 % mjernog opsega ±1 mm/s - Mogućnost verifikacije senzora protoka na licu mjesta bez prekidanja procesa i skidanja senzora sa mjesta ugradnje pomoću verifikatora nakon koje se generiše sertifikat o verifikaciji. <p><u>Senzor mjerača protoka</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Obloga od EPDM/”tvrda guma” koja ima odobrenje za pitku vodu <p>Temperatura fluida -5 – +80 °C,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integrisana fleš memorija u senzoru mjerača za smještanje podataka o kalibraciji, verifikaciji i specifičnim korisničkim podešavanjima - Step en mehaničke zaštite senzora IP68 - Pogodan za direktno ukopavanje i konstantan rad pod 	komplet	1

		<p>vodom.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provodnost fluida >20uS/cm - Sa senzorem se isporučuju pretenovi za izjednačavanje potencijala <p><u>Transmitter protoka</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zasnovan na mikroprocesorskoj tehnologiji; - Samokalibrišući transmitter; - Mogućnost zamjene transmitera bez gubljenja podataka o senzoru i mogućnost povezivanja sa različitim sensorima istog tipa; - Materijal kućišta: metalni sa zaštitnim premazom; - Alfanumerički displej sa tastaturom i pozadinskim osvjetljenjem; - Alarmi i upozorenja u skladu sa NAMUR NE107; - Moguća verifikacija transmitera protoka na licu mjesta; - Stepen mehaničke zaštite transmitera IP67; - Strujni izlaz: 0/4... 20 mA, Opterećenje < 800 W; - Digitalni izlaz: najmanje 2 programabilna - HART izlaz - Vremenska konstanta 0.1 ... 30 s, podesivo; - Ambijentalna temperatura -20 – +60 °C; - Napajanje: fotonaponski panel 		
--	--	--	--	--

		Komplet se sastoji od senzora protoka, transmitera protoka, kabla dužine 10m spojenim sa senzorom, dva prstena za izjednačavanje potencijala.		
3	UREĐAJI BESPREDKIDNOG NAPAJANJA			
3.1	Isporuca uređaja za besprekidno napajanje - SmartUPS (tipa SRT 3000XLI, proizvođača APC, Schneider Electric ili „ekvivalent“.	<ul style="list-style-type: none"> - Ulaz/ izlaz 230V - snaga 3000kVA - distorzija izlaznog napona $\leq 2\%$ - izlazna frekvencija 50/60Hz +/- 3 Hz <p>Komplet uređaj za besprekidno napajanje</p>	komad	3

NAPOMENA: Za ponuđene mjerače protoka i pritiska u pojedinačnim pozicijama obuhvatiti troškove demontaže postojećih mjerača protoka i odlaganje u skladište Investitora. U pozicijama obuhvatiti i troškove obnavljanja i formiranja veza za uzemljenje i izjednačenje potencijala na cijevnom razvodu i instalacijama uređaja.

Garantni rok: prema garanciji proizvođača.

Garancije kvaliteta:

- Sertifikat ISO 9001 izdat proizvođaču

- Sertifikat ISO 14000 izdat proizvođaču

Osim navedenoga, Ponuđač je obavezan da kao sastavni dio ponude dostavi dokaz izdat od strane proizvođača da je ovlašten za zastupanje u vidu distribucije, instalacije i servisa elektromagnetnih mjerača protoka.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: od strane komisije zadužene za praćenje realizaciju ugovora koja će naknadno biti imenovana od strane ovlaštenih lica Naručioaca i Dobavljača

Poželjno je da zainteresovana lica izvrše obilazak mjesta realizacije nabavke. Obilazak se može izvršiti do dana otvaranja ponuda uz prethodnu najavu minimum 24 sata ranije kod kontakt osobe iz tačke i Poziva.

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU isporuči i ugradi robu specificiranu članom 1 ovog Ugovora.

Dobavljač snosi sve troškove isporuke i montaze, špediterske i carinske dažbine, privremeni uvoz opreme i materijala, utovar, istovar, terenski rad, instalaciju na objektima Naručioaca, puštanje u rad, osiguranje zaposlenih i primjenu mjera zaštite na radu, korišćenje opreme, poreze i takse, troškove ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškove prevoza i osiguranje

prilikom transporta, kao i sve troškove koji mogu nastati kao rezultat reklamacije i otklanjanja nedostataka u garantnom roku.

Dobavljač predajom ponude, isporukom roba i izvršenjem ugradnje, garantuje da će predmet javne nabavke u vrijeme primopredaje biti u skladu sa ponudom, sa standardima i Ugovorom i da neće imati mana koje onemogućavaju ili umanjuju njihovu vrijednost ili podobnost za redovnu upotrebu, odnosno upotrebu određenu predmetnim Ugovorom.

Dobavljač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ za svaki dan kašnjenja u isporuci opreme, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

Naručilac je u obavezi da svaki problem u radu ili kvar novonabavljene, ugrađene robe u garantnom roku pisano prijavi Dobavljaču (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njenom nastanku.

Dobavljač se obavezuje da svaki problem po reklamaciji započne rješavati najkasnije u roku od 24h od trenutka pismene prijave Naručioca, a iste da ukloni najkasnije u roku od 15 dana od tog trenutka.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako se ne budu izvršavale obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog Ugovora odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača,
- U slučaju da Naručilac ne izvrši obavezu plaćanja u skladu sa članovima 3 i 4 ovog Ugovora.
- U slučaju da se Dobavljač ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla,

NAPOMENA ZA OBIJE PARTIJE: ekvivalentnost se dokazuje ispunjavanjem definisanih karakteristika.

**IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE
PREMA IZABRANOM PONUĐAČU¹**

Prijestonica Cetinje

Broj: 01-426/20-722/3

Mjesto i datum: Cetinje, 25.05.2020. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) mr Aleksandar Kaščelan Gradonačelnik, kao ovlašćeno lice Prijestonica Cetinje, daje

I z j a v u

da će Prijestonica Cetinje, shodno Planu javnih nabavki broj: 01-426/20-89/5 od 16.04.2020. godine, saglasnosti Ministarstva finansija, broj: 03-7910/1 od 29.04.2020. godine i Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca
gradonačelnik mr Aleksandar Kaščelan, s.r.

¹Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

**IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA
KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU
SUKOBA INTERESA ²**

Prijestonica Cetinje

Broj: 01-426/20-722/4

Mjesto i datum: Cetinje, 25.05.2020. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 01-426/20-89/5 od 16.04.2020. godine za nabavku i ugradnju mjerno-regulacione opreme na dijelu objekata ViK Cetinje, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Gradonačelnik, mr Aleksandar Kaščelan, s.r.,

Službenik za javne nabavke, mr Irena Perović , s.r.

² Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

**IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE
PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE)
O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA³**

Prijestonica Cetinje

Broj: 01-426/20-722/5

Mjesto i datum: Cetinje, 25.05.2020. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 01-426/20-89/5 od 16.04.2020. godine za nabavku i ugradnju mjerno-regulacione opreme na dijelu objekata ViK Cetinje, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjednik komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Milica Krstićević, s.r.;

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, mr Irena Perović, s.r.,

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Mihailo Ražnatović, s.r.,

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Mirjana Latković, s.r.,

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Milica Jablan, s.r.,

³Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponudena cijena vršiće se na sljedeći način:

Najniža ponudena cijena = maksimalan broj bodova (100)

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalni broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu I prema formuli

Broj bodova = $\frac{\text{Najniža ponudena cijena}}{\text{Ponuđena cijena}} \times 100$;

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača) _____

podnosi

Prijestnica Cetinje

PONUĐU

**po Tenderskoj dokumentaciji broj _____ od _____ godine
za nabavku i ugradnja mjerno-regulacione opreme na dijelu objekata ViK
Cetinje
ZA**

Partiju 1: Mjerno-regulaciona oprema u postojećim revizionim oknima

Partiju 2: Mjerno-regulaciona oprema i pomoćno napajanje

SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
8. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti
9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci
10. Sredstva finansijskog obezbjeđenja (za cjelinu ili za sve partije za koje se predaje ponuda)

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

- Samostalna ponuda
- Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem
- Zajednička ponuda
- Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB ⁴	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašteno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁴ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude⁵

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB ⁶	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁵ Tabelu "Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude"popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

⁶ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude⁷

Naziv podnosioca zajedničke ponude	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacрта ugovora o javnoj nabavci i nacрта okvirnog sporazuma	<i>(Ime i prezime)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora	

⁷Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

Naziv nosioca zajedničke ponude	
PIB ⁸	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁸ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o članu zajedničke ponude⁹:

Naziv člana zajedničke ponude	
PIB ¹⁰	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁹Tabelu "Podaci o članu zajedničke ponude" kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

¹⁰ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude¹¹

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB ¹²	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

¹¹Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

¹² Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

FINANSIJSKI DIO PONUDE

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
1								
2								
3								
.....								
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Način i dinamika isporuke/izvršenja	
Garantni rok	
Garancije kvaliteta	
Način sprovođenja kontrole kvaliteta	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA NA STRANI
PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA
/PODUGOVARAČA¹³**

(ponuđač) _____

Broj: _____

Mjesto i datum: _____

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača

(*ime i prezime i radno mjesto*), u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim
nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba
interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj
____ od _____ godine za nabavku (*opis predmeta*), u smislu člana 17 stav 1 Zakona o
javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu
člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

(*ime, prezime i funkcija*)

(*potpis*)

M.P.

¹³ Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa traženog tačkom VII poziva za javno nadmetanje.

U skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, u predmetnom postupku javne nabavke može da učestvuje privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik koji posjeduje:

- Licencu za izradu elektrotehničkih projekata

Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlenog inženjera koji posjeduje:

Licencu za izradu elektrotehničkih projekata

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke roba dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedećih dokaza:

liste glavnih isporuka izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih isporuka izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti, iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;

izjave o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i slično).

**IZJAVE I POTVRDE ZA ISPUNJAVANJE USLOVA O STRUČNO
TEHNIČKOJ I KADROVSKOJ OSPOSOBLJENOSTI KADA SU
PREDMET JAVNE NABAVKE ROBE**

LISTA GLAVNIH ISPORUKA ROBA U POSLJEDNJE DVIJE GODINE
--

Redni broj	Primalac (kupac)	Broj i datum zaključenja ugovora	Godina realizacije ugovora	Vrijednost ugovora (€)	Kontakt osoba primaoca (kupca)
1					
2					
3					
...					

Sastavni dio Liste glavnih isporuka roba u posljednje dvije godine su potvrde o izvršenim isporukama izdatim od kupaca ili ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim isporukama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde. Naručilac može da provjeri istinitost podataka navedenih u potvrdi odnosno izjavi.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

**IZJAVA O
NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA¹⁴**

Ovlašćeno lice ponuđača _____, (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da ponuđač/član zajedničke ponude _____ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku _____, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:

1.

2.

...

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.



¹⁴ Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

**DOKAZI ZA ISPUNJAVANJE PREDVIĐENIH USLOVA ZA PRUŽANJE USLUGA,
KOJE SU NUŽNO VEZANE ZA ISPORUKU ROBA KOJE SU PREDMET JAVNE
NABAVKE**

**IZJAVE I POTVRDE ZA ISPUNJAVANJE USLOVA O STRUČNO
TEHNIČKOJ I KADROVSKOJ OSPOSOBLJENOSTI KADA JE
PREDMET JAVNE NABAVKE USLUGA**

Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke usluga dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedećih dokaza:

liste glavnih usluga izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih usluga izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim uslugama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;

LISTA GLAVNIH USLUGA IZVRŠENIH U POSLEDNJE DVIJE GODINE
--

Redni broj	Primalac (kupac)	Broj i datum zaključenja ugovora	Godina realizacije ugovora	Vrijednost ugovora (€)	Kontakt osoba primaoca (kupca)
1					
2					
...					

Sastavni dio Liste glavnih usluga izvršenih u posljednje dvije godine su potvrde o izvršenim uslugama izdatih od kupaca ili ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjavu ponuđača o izvršenim uslugama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde. Naručilac može da provjeri istinitost podataka navedenih u potvrdi odnosno izjavi.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
Za partiju 1: Mjerno regulaciona oprema u postojećim revizionim oknima

Ovaj ugovor zaključen je između:

Prijestonice Cetinje sa sjedištem u Cetinju, ulica Baja Pivljanina br. 2 PIB: 02005115 Matični broj: 02005115 Broj računa: 540-7751-75, Naziv banke: Erste Banka AD Podgorica, koga zastupa gradonačelnik mr Aleksandar Kaščelan (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudača _____ sa sjedištem u _____, ulica _____, Broj računa: _____, Naziv banke: _____, koga zastupa _____, (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Član 1

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku i ugradnja mjerno-regulacione opreme na dijelu objekata ViK Cetinje broj: 01-12OT/20 od 25.05.2020. godine;
Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____;
Ponuda ponuđača (naziv ponuđača) broj _____ od _____.

Član 2

Izabrani ponuđač sa kojim se sklapa Ugovor, se obavezuje da NARUČIOCU izvrši javnu nabavku, specificiranu članom 1 ovog Ugovora, a NARUČILAC se obavezuje da zvanično preuzme i plati DOBAVLJAČU vrijednost robe i usluge prema prihvaćenju cijeni iz predmetne u ugovornom periodu.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3.

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenju ponudi br. _____ od _____ godine iznosi _____ € bez (_____ slovima _____), odnosno _____ € sa uračunatim PDV-om (_____ slovima _____), PDV iznosi _____ € (----slovima---).

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC isplatiti ugovorenu cijenu virmanski i to Najkasnije u roku od 30 dana od dana potpisivanja na osnovu zaključenog ugovora, izvještaja o realizaciji ugovora potpisanog od strane ovlašćenih predstavnika Naručioca i Dobavljača, koji će naknadno biti imenovani od strane ovlašćenih lica i ovjerenog računa od strane Prijestonice Cetinje po kontu i budžetskoj poziciji koja je utvrđena sa Upravnom javnih radova sa kojom je Prijestonica Cetinje zaključila ugovor o realizaciji programa "Razvojni projekti Prijestonice Cetinje" br. 01-151/1 od 16.01.2020. godine.

Način plaćanja je: virmanski Isplate se vrše sa računa _____, kod _____ banke.

Sve uplate se vrše u korist žiro računa _____ kod _____ banke .

ROK I MJESTO ISPORUKE

Član 5.

DOBAVLJAČ se obavezuje da ugovorenu isporuku izvrši u roku od 120 dana od dana zaključivanja ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora je na objektima vodovodnog sistema na teritoriji Prijestonice Cetinje..

Datum izvršenja Ugovora je datum potpisivanja izvještaja o realizaciji ugovora potpisanog od strane ovlašćenih predstavnika Naručioca i Dobavljača, koji će naknadno biti imenovani od strane ovlašćenih lica,

Po završetku primopredaje, ovlašćeni predstavnici su obavezni da sačine pomenuti izvještaj o realizaciji ugovora.

Član 6.

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU isporuči i ugradi robu specificiranu članom 1 ovog Ugovora.

Dobavljač snosi sve troškove isporuke i montaze, špediterske i carinske dažbine, privremeni uvoz opreme i materijala, utovar, istovar, terenski rad, instalaciju na objektima Naručioca, puštanje u rad, osiguranje zaposlenih i primjenu mjera zaštite na radu, korišćenje opreme, poreze i takse, troškove ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškove prevoza i osiguranje prilikom transporta, kao i sve troškove koji mogu nastati kao rezultat reklamacije i otklanjanja nedostataka u garantnom roku.

Dobavljač predajom ponude, isporukom roba i izvršenjem ugradnje, garantuje da će predmet javne nabavke u vrijeme primopredaje biti u skladu sa ponudom, sa standardima i Ugovorom i da neće imati mana koje onemogućavaju ili umanjuju njihovu vrijednost ili podobnost za redovnu upotrebu, odnosno upotrebu određenu predmetnim Ugovorom.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 7.

NARUČILAC se obavezuje da plati DOBAVLJAČU vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni i na način iz Ponude br. _____ od _____ godine.

UGOVORNA KAZNA

Član 8.

Dobavljač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2% za svaki dan kašnjenja u isporuci opreme, a najviše 5% od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

GARANCIJA

Član 9.

Dobavljač je dužan da prije zaključivanja Ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti 7 (sedam) dana dužim od ugovorenog roka, koju NARUČILAC može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora.

Garancije kvaliteta je sertifikat ISO 9001:2008 proizvođača i sertifikat ISO 14001 izdat proizvođaču

Dobavljač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.

Dobavljač garantuje kvalitet ugrađene robe. Ukoliko prilikom primopredaje ugrađene robe ovlašćeni predstavnici Naručioca i Dobavljača konstatuju u Zapisniku o primopredaji robe da ista ne odgovara ponuđenoj iz Ponude br. _____ od _____, Dobavljač se obavezuje da u roku od 15 dana, o svom trošku, otkloni svaki kvar ili izvrši zamjenu robe, koji nije posledica nepravilnog rukovanja Naručioca.

Garancija na robu je prema garanciji proizvođača, a ista počinje da važi danom ugradnje robe o čemu će se sačiniti Izvještaj o realizaciji ugovora uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Naručioca i odabranog Ponuđača, koji će naknadno biti imenovani od strane ovlašćenih lica,

Član 10.

Naručilac je u obavezi da svaki problem u radu ili kvar novonabavljene, ugrađene robe u garantnom roku pisano prijavi Dobavljaču (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njenom nastanku.

Dobavljač se obavezuje da svaki problem po reklamaciji započne rješavati najkasnije u roku od 24h od trenutka pismene prijave Naručioca, a iste da ukloni najkasnije u roku od 15 dana od tog trenutka.

RASKID UGOVORA

Član 11.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako se ne budu izvršavale obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog Ugovora odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača,
- U slučaju da Naručilac ne izvrši obavezu plaćanja u skladu sa članovima 3 i 4 ovog Ugovora.
- U slučaju da se Dobavljač ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla,

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 12.

Ukoliko u toku važnosti ovog Ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 12.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 15 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore, ništav je.

Član 13.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 14.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

PRIMJERC I UGOVORA

Član 15.

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih po 2 (dva) primjerka za Dobavljaču, 2(dva) Naručiocu i jedan Upravi za javne nabavke.

NARUČILAC

DOBAVLJAČ

SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _____

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
Za partiju 2: Mjerno-regulaciona oprema i pomoćno napajanje

Ovaj ugovor zaključen je između:

Prijestonice Cetinje sa sjedištem u Cetinju, ulica Baja Pivljanina br. 2 PIB: 02005115 Matični broj: 02005115 Broj računa: 540-7751-75, Naziv banke: Erste Banka AD Podgorica, koga zastupa gradonačelnik mr Aleksandar Kaščelan (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudāča _____ sa sjedištem u _____, ulica _____, Broj računa: _____, Naziv banke: _____, koga zastupa _____, (u daljem tekstu: Dobavljač).

OSNOV UGOVORA:

Član 1

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku i ugradnja mjerno-regulacione opreme na dijelu objekata ViK Cetinje broj: 01-12OT/20 od 25.05.2020. godine; Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____; Ponuda ponudāča (*naziv ponudāča*) broj _____ od _____.

Član 2

Izabrani ponudāč sa kojim se sklapa Ugovor, se obavezuje da NARUČIOCU izvrši javnu nabavku, specificiranu članom 1 ovog Ugovora, a NARUČILAC se obavezuje da zvanično preuzme i plati DOBAVLJAČU vrijednost robe i usluge prema prihvaćenoj cijeni iz predmetne u ugovornom periodu.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3.

Ukupna vrijednost robe, prema prihvaćenoj ponudi br. _____ od _____ godine iznosi _____ € bez (____slovima____), odnosno _____ € sa uračunatim PDV-om (____slovima____), PDV iznosi _____ € (----slovima---).

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da će NARUČILAC isplatiti ugovorenu cijenu virmanski i to Najkasnije u roku od 30 dana od dana potpisivanja na osnovu zaključenog ugovora, izvještaja o

realizaciji ugovora potpisanog od strane ovlaštenih predstavnika Naručioca i Dobavljača, koji će naknadno biti imenovani od strane ovlaštenih lica i ovjerenog računa od strane Prijestonice Cetinje po kontu i budžetskoj poziciji koja je utvrđena sa Upravnom javnih radova sa kojom je Prijestonica Cetinje zaključila ugovor o realizaciji programa "Razvojni projekti Prijestonice Cetinje" br. 01-151/1 od 16.01.2020. godine.

Način plaćanja je: virmanski Isplate se vrše sa računa _____, kod _____ banke.

Sve uplate se vrše u korist žiro računa _____ kod _____ banke .

ROK I MJESTO ISPORUKE

Član 5.

DOBAVLJAČ se obavezuje da ugovorenu isporuku izvrši u roku od 120 dana od dana zaključivanja ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora je na objektima vodovodnog sistema na teritoriji Prijestonice Cetinje.. Datum izvršenja Ugovora je datum potpisivanja izvještaja o realizaciji ugovora potpisanog od strane ovlaštenih predstavnika Naručioca i Dobavljača, koji će naknadno biti imenovani od strane ovlaštenih lica,

Po završetku primopredaje, ovlašćeni predstavnici su obavezni da sačine pomenuti izvještaj o realizaciji ugovora.

Član 6.

DOBAVLJAČ se obavezuje da NARUČIOCU isporuči i ugradi robu specificiranu članom 1 ovog Ugovora.

Dobavljač snosi sve troškove isporuke i montaze, špeditorske i carinske dažbine, privremeni uvoz opreme i materijala, utovar, istovar, terenski rad, instalaciju na objektima Naručioca, puštanje u rad, osiguranje zaposlenih i primjenu mjera zaštite na radu, korišćenje opreme, poreze i takse, troškove ambalaže prikladne za drumski prevoz, troškove prevoza i osiguranje prilikom transporta, kao i sve troškove koji mogu nastati kao rezultat reklamacije i otklanjanja nedostataka u garantnom roku.

Dobavljač predajom ponude, isporukom roba i izvršenjem ugradnje, garantuje da će predmet javne nabavke u vrijeme primopredaje biti u skladu sa ponudom, sa standardima i Ugovorom i da neće imati mana koje onemogućavaju ili umanjuju njihovu vrijednost ili podobnost za redovnu upotrebu, odnosno upotrebu određenu predmetnim Ugovorom.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 7.

NARUČILAC se obavezuje da plati DOBAVLJAČU vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni i na način iz Ponude br. _____ od _____ godine.

UGOVORNA KAZNA

Član 8.

Dobavljač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2‰ za svaki dan kašnjenja u isporuci opreme, a najviše 5‰ od ukupne vrijednosti ugovorenog posla.

GARANCIJA

Član 9.

Dobavljač je dužan da prije zaključivanja Ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5‰ od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti 7 (sedam) dana dužim od ugovorenog roka, koju NARUČILAC može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora.

Garancije kvaliteta je sertifikat ISO 9001:2008 proizvođača i sertifikat ISO 14001 izdat proizvođaču

Dobavljač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.

Dobavljač garantuje kvalitet ugradjene robe. Ukoliko prilikom primopredaje ugradjene robe ovlašćeni predstavnici Naručioca i Dobavljača konstatuju u Zapisniku o primopredaji robe da ista ne odgovara ponuđenoj iz Ponude br. _____ od _____, Dobavljač se obavezuje da u roku od 15 dana, o svom trošku, otkloni svaki kvar ili izvrši zamjenu robe, koji nije posledica nepravilnog rukovanja Naručioca.

Garancija na robu je prema garanciji proizvođača, a ista počinje da važi danom ugradnje robe o čemu će se sačiniti Izvještaj o realizaciji ugovora uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Naručioca i odabranog Ponuđača, koji će naknadno biti imenovani od strane ovlašćenih lica,

Član 10.

Naručilac je u obavezi da svaki problem u radu ili kvar novonabavljene, ugrađene robe u garantnom roku pisano prijavi Dobavljaču (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah po njenom nastanku.

Dobavljač se obavezuje da svaki problem po reklamaciji započne rješavati najkasnije u roku od 24h od trenutka pismene prijave Naručioca, a iste da ukloni najkasnije u roku od 15 dana od tog trenutka.

RASKID UGOVORA

Član 11.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako se ne budu izvršavale obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog Ugovora odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača,

- U slučaju da Naručilac ne izvrši obavezu plaćanja u skladu sa članovima 3 i 4 ovog Ugovora.
- U slučaju da se Dobavljač ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla,

PREUZIMANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 12.

Ukoliko u toku važnosti ovog Ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

PRIMJENA PROPISA

Član 12.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 15 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore, ništav je.

Član 13.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 14.

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog Ugovora rješavaju sporazumom. U protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

PRIMJERCI UGOVORA

Član 15.

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih po 2 (dva) primjerka za Dobavljaču, 2(dva) Naručiocu i jedan Upravi za javne nabavke.

NARUČILAC

DOBAVLJAČ

SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _____

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkamanabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkamanabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

1. Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda zahtijevana tenderskom dokumentacijom dostavlja se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

2. Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično, podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Garancija ponude, katalozi, fotografije, publikacije i slično prilažu se u ponudi nakon dokumenata za zadnju partiju na kojoj se učestvuje.

3. Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašteno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

4. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

5. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

6. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku "ili ekvivalentno"

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku "ili ekvivalentno", ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

7. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponudač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponudač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponudač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponudač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponudač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

8. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosioca iz zajedničke ponude.

9. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

10. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

10.1 Način dostavljanja garancije ponude

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

10.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

11. Način iskazivanja ponudene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

12. Nacrt ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlaštenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

13. Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

14. Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

15. Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 8 dana¹⁵, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

¹⁵u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama

II NAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Nije moguće pripremanje i dostavljanje u elektronskoj formi.

III IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

**OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU
JAVNOG OTVARANJA PONUDA**

Ovlašćuje se (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave) da, u ime (naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (naziv naručioca) broj _____ od _____. godine, za nabavku (opis predmeta nabavke) i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.